

SKUPŠTINA CRNE GORE
Broj: 00-56/17-183/6
Mjesto i datum: Podgorica, 25. decembar 2017. godine

UGOVOR ZA NABAVKU ROBA

Ovaj ugovor zaključen je između:

SKUPŠTINE CRNE GORE, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.10, PIB 02017482, koju zastupa generalni sekretar Aleksandar Jovićević (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

Dobavljača "SAGA CG" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ulica Moskovska 2B/V, PIB: 02657597, Broj računa: 530-19749-33, Naziv banke: NLB Montenegro Banka, koga zastupa Ivan Bojanović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku komunikacione opreme, broj: 00-56/17-183/1 od 21. decembra 2017. godine;
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti: 00-56/17-183/5 od 25. decembra 2017. godine;
Ponuda ponuđača "SAGA CG" d.o.o. Podgorica broj 00-56/17-183/2 od 25. decembra 2017. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka komunikacione opreme za potrebe Skupštine Crne Gore, u svemu prema specifikaciji navedenoj u poglavlju V Tehničke karakteristike ili specifikacije iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti za nabavku komunikacione opreme, broj: 00-56/17-183/1 od 21. decembra 2017. godine i ponudom Dobavljača 00-56/17-183/2 od 25. decembra 2017. godine.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. 00-56/17-183/2 od 25. decembra 2017. godine iznosi **13.863,50 € sa uračunatim PDV-om**. Ukupna ugovorena vrijednost robe bez PDV-a iznosi 11.650,00€, PDV iznosi 2.213,50€.

Član 3

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku FCO NARUČILAC.
U cijenu su uključeni troškovi isporuke na adresu NARUČIOCA.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC plaćati za dostavljenu opremu u roku od 30 dana od uredno dostavljene fakture.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa Dobavljača „SAGA CG“ d.o.o., kod NLB Montenegro Banke br. 530-19749-33.

ROK ISPORUKE

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje da će NARUČIOCU isporučiti predmetnu opremu u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, po vrsti i količini koju je NARUČILAC definisao u specifikaciji, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost opreme prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 00-56/17-183/2 od 25. decembra godine.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioaca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Dobavljača.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporuči, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta predviđenih ponudom i zaključenim ugovorom, pisano će upoznati Dobavljača o navedenim nedostacima.

Ukoliko Dobavljač i pored upoznavanja od strane Naručioaca ne isporuči predmetnu robu u rokovima i na način predviđen Ugovorom, ima pravo da raskine Ugovor.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

GARANCIJA

Član 8

Dobavljač garantuje da je ponudjena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Dobavljač daje garantni rok u trajanju od **12 mjeseci** za isporučenu opremu.

Garantni rok počinje teći od momenta zapisnički konstatovane primopredaje opreme.

Datum isporuke opreme je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača i Naručioca.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku. Prijavu kvara može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljač a o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

Dobavljač je dužan da neispravnu robu zamijeni ispravnom, ekvivalentnom po funkcionalnosti, u slučaju kada se utvrde nedostaci kod isporučene robe.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 9

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 10

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjeraka, od kojih dva primjerka za NARUČIOCA i dva za DOBAVLJAČA.

NARUČILAC

Aleksandar Jovićević



DOBAVLJAČ

Ivan Bojanović

